

SLUŽBENI LIST
REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Godina III - Broj 29

Petak, 14. oktobar/listopad 1994.
SARAJEVO

Akontacija pretplate
se utvrđuje
kvartalno

432

Na osnovu člana 34. stava 2. Zakona o Vladi Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 13/94), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

**O PODNOŠENJU ZAHTEJA ZA UČLANJENJE
REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE U EVROPSKU
KONFERENCIJU CIVILNE AVIJACIJE (ECAC)**

I

Vlada Republike Bosne i Hercegovine podnosi zahtjev za ućlanjenje Republike Bosne i Hercegovine u Evropsku Konferenciju Civilne Avijacije (ECAC).

II

Ministarstvo prometa i komunikacija poduzet će potrebne aktivnosti za sprovođenje ove odluke.

III

Ovlašćuje se Ministarstvo prometa i komunikacija da zastupa interese Republike Bosne i Hercegovine u Evropskoj Konferenciji civilne Avijacije (ECAC).

IV

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 167/94
8. oktobra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Vlade RBiH,
dr Haris Silajdžić, s. r.

433

Na osnovu člana 34. stava 2. Zakona o Vladi Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 13/94), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

**O PODNOŠENJU ZAHTEJA ZA UČLANJENJE
REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE U CEATS
(CENTRAL EUROPEAN AIR TRAFFIC SERVICES -
SERVIS KONTROLE LETENJA U GORNJEM SLOJU
CENTRALNE EVROPE**

I

Vlada Republike Bosne i Hercegovine podnosi zahtjev za ućlanjenje Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika) u organizaciju CEATS (CENTRAL EUROPEAN AIR TRAFFIC SERVICES) - Servis kontrole letenja u gornjem sloju Centralne Evrope.

II

Ministarstvo prometa i komunikacija poduzet će potrebne aktivnosti za sprovođenje ove odluke.

III

Ovlašćuje se Ministarstvo prometa i komunikacija da zastupa interese Republike u organizaciji CEATS.

IV

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu RBiH".

V broj 168/94
10. oktobra 1994. godine
Sarajevo

Predsjednik
Vlade RBiH,
dr Haris Silajdžić, s. r.

434

Na osnovu člana 66. stav 2. Zakona o službi u Armiji Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH" br. 11/92, 8/93, 17/93, 1/94, 14/94 i 16/94), ministar odbrane, donosi

PRAVILNIK

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
VOJNOJ DISCIPLINI**

Član 1.

U Pravilniku o vojnoj disciplini ("Službeni list RBiH" broj 12/92 i "Službeni list Armije RBiH" br. 2/92 i 3/93), u članu 1. riječ "iskušenje" zamjenjuje se riječju "izvršenje".

Član 2.

U članu 7. tačka 9) iza riječi "osnovu" dodaje se riječ "zakona".

Član 3.

U članu 10. stav 1. tačka 2) na kraju iza zareza dodaju se riječi "odnosno dok se nalaze u oružanim snagama".

Član 4.

Iza člana 11. dodaje se novi član 11-a. koji glasi :

"Član 11-a.

Disciplinske mjere iz člana 66. stav 1. tač. 4., 5. i 6. zakona mogu se izreći samo vojniku, odnosno pitomcu."

Član 5.

U članu 12. stav 1. u trećem redu iza riječi "računa" dodaje se riječ "se", a riječi "ličnom dohotku" zamjenjuju se riječju "plati".

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi :

"Kazna gubitka čina rezervnog podoficira, oficira i generala povlači prevodjenje kažnjenog starješine u status rezervnog vojnika."

Član 6.

U članu 14. stav 1. u drugom redu iza riječi "povrede" dodaju se riječi : "vojne discipline".

Član 7.

U članu 16. u petom redu iza riječi "službi" dodaju se riječi : "odnosno u činu rezervnog starješine Armije".

Član 8.

U čl. 19., 29., 39. i 43. riječ "pravosnažna" u različitim padežima zamjenjuje se riječju "pravnosnažna" u odgovarajućem padežu.

Član 9.

U članu 23. stav 3. tačka 4) iza riječi "puka" dodaje se riječ "-brigade", a riječ "četiri" zamjenjuje se riječju "sedam".

Član 10.

Iza člana 30. dodaje se novi član 30-a. koji glasi :

"Član 30-a.

Nakon isteka roka za izjavljivanje žalbe, starješina koji je izrekao disciplinsku mjeru dužan je naredbu i sve spise predmeta dostaviti pretpostavljenom starješini radi ocjene pravilnosti i zakonitosti izrečene disciplinske mjere.

Dok se ne izvrši ocjena pravilnosti i zakonitosti izrečene disciplinske mjere, disciplinska mjera se ne može izvršiti.

Nakon dobijanja odluke o ocjeni pravilnosti i zakonitosti izrečene disciplinske mjere, starješina koji je izrekao disciplinsku mjeru saopštava naredbu prema odredbi člana 33. ovog pravilnika i pristupa izvršenju disciplinske mjere."

Član 11.

U članu 35. iza riječi "čete" dodaju se zarez i riječi : "njemu ravnom".

Član 12.

U članu 36. iza riječi "saopštavanjem" dodaje se riječ "naredbe".

Član 13.

U članu 39. stav 1. iza broja "28" dodaje se zarez i broj ",30-a".

U stavu 3. iza riječi "naredbom" dodaju se riječi : "i ocjenom pravilnosti i zakonitosti naredbe".

U stavu 5. riječ "odredjivanje" zamjenjuje se riječju "održavanje".

Član 14.

U članu 43. stav 1. iza riječi "pravosnažna" dodaju se riječi "i izvršna".

Član 15.

U članu 46. stav 1. riječ "načelnika" zamjenjuju se riječju "komandanta".

U stavu 2. riječi "ministar odbrane" zamjenjuju se riječima: "komandanta Glavnog štaba oružanih snaga."

Član 16.

Član 49. stav 1. mijenja se i glasi :

"Predsjednika i sudije suda, vojno-disciplinske tužioce i zamjenike tužilaca i sekretare prvostepenog vojno-disciplinskog suda i Višeg vojno-disciplinskog suda postavlja komandant Glavnog štaba oružanih snaga."

U st. 2. i 3. riječi "imenuju" zamjenjuju se riječju "postavljaju".

Član 17.

Član 51. stav 1. mijenja se i glasi :

"Postupak za raspravljanje o disciplinskom prestupu pokreće rješenjem o izvidaju starješina na položaju komandanta puka-brigade, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno komandant korpusa za lica na službi u komandi korpusa."

Član 18.

U članu 63. stav 2. riječi : "Ministar odbrane" zamjenjuju se riječima : "Komandant Glavnog štaba oružanih snaga".

Član 19.

Član 64. stav 1. tačka 1. mijenja se i glasi:

"1) licu kome je kazna gubitka čina ublažena na kaznu gubitka službe, odnosno prevođenja u status rezervnog vojnika, vraća se u raniji čin, a lice kome je kazna gubitka čina ublažena na kaznu blažu od kazne gubitka službe, ili mu je

kazna gubitka čina oproštena, vraća se po svom zahtjevu, u aktivnu vojnu službu odnosno, postavlja se na dužnost svog ličnog čina koje je imalo."

U stavu 2. iza riječi "službu" dodaju se riječi : "odnosno za postavljenje na dužnost svog ličnog čina".

U stavu 3. iza riječi "službu" dodaju se riječi : "odnosno na dužnost starješine".

Član 20.

U članu 67-a. stav 2. riječi : "na starješinskim dužnostima" zamjenjuju se riječima : "bez čina postavljena naredbom nadležnog starješine na starješinsku dužnost".

Član 21.

U članu 70. stav 2. riječ "službene" briše se.

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 04.2-690-1/94

7. oktobra 1994. godine

Sarajevo

Ministar

dr. Jadranko Prlić, s. r.

435

Na osnovu člana 9. Uredbe sa zakonskom snagom o uslovima pod kojima se prava i obaveze i poslovi u zemlji mogu izvršavati i izražavati u stranim sredstvima plaćanja ("Službeni list RBiH", broj 16/94), ministar finansija donosi

RJEŠENJE

O USLOVIMA POD KOJIM PREDUZEĆA MOGU DIO PRIHODA OSTVARIVATI U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA I ROBE I USLUGE KOJE SE NE MOGU PRODAVATI I KUPOVATI ZA STRANA SREDSTVA PLAĆANJA

1. Javna preduzeća mogu prihode ostvariti u stranim sredstvima plaćanja od pravnih i fizičkih lica - samostalnih privrednika koja svoje prihode ostvaruju u stranim sredstvima plaćanja.

2. Preduzeća od posebnog interesa za Republiku Bosnu i Hercegovinu mogu prihode ostvarivati u stranim sredstvima plaćanja od pravnih i fizičkih lica - samostalnih privrednika koja svoje prihode ostvaruju u stranim sredstvima plaćanja.

3. Izuzetno od tač. 1. i 2. ovog rješenja javna preduzeća i preduzeća od posebnog interesa za Republiku Bosnu i Hercegovinu ne mogu u stranim sredstvima plaćanja ostvarivati prihode od prodaje roba i usluga utvrđenih ovim rješenjem.

4. Robe koje se ne mogu prodavati i kupovati za strana sredstva plaćanja:

1) hljeb, so i druge poljoprivredno-prehrambene robe domaće proizvodnje;

2) robe koje se prodaju putem Direkcije za robne rezerve;

3) sredstva za održavanje higijene (sapun toaletni, sapun za pranje rublja, deterdženti za pranje rublja i posuda), domaće proizvodnje;

4) lijekovi za hronične bolesnike, zarazne bolesti, bolesti djece, vaccine, analgetici, antipiretici, dječija hrana i oprema za novorođenčad;

5) udžbenici, propisana lektira i knjige za učenike, studente i biblioteke, školski pribor za učenike, studente i javne ustanove, obrasci i evidencione knjige, školski namještaj i učila, materijal i sredstva za izvođenje nastave;

6) dnevna i službena glasila;

7) električna energija, ogrijevno drvo, sve vrste uglja i zemni gas za domaćinstva i pravna lica koja se finansiraju iz budžeta društveno političkih zajednica;

5. Usluge koje se ne mogu naplaćivati u stranim sredstvima plaćanja su:

1) usluge javnih i komunalnih preduzeća za građane i ustanove;

- 2) usluge prometa i komunikacija i to:
- aerodromske usluge u domaćem putničkom prometu;
 - prodaja prijevoznih dokumenata domaćih avioprevoznika u domaćem prometu;
 - avionavigacione takse za prelete i usluge kontrole letenja za domaće avioprevoznike;
 - telefonski razgovori unutar zemlje;
 - telefonska pretplata;
 - usluge unutrašnjeg poštanskog prometa;
 - televizijska pretplata za pravna i fizička lica;
 - usluge željezničkih i autobuskih stanica u unutrašnjem javnom prometu;
 - usluge prijevoza u javnom gradskom prometu koja vrše javna preduzeća;
- 3) usluge javnih ustanova u oblasti društvenih djelatnosti;
- 4) provizija Narodne banke Bosne i Hercegovine i Službe društvenog knjigovodstva Bosne i Hercegovine, izuzev stvarnih troškova po pitanju transfera novca;
6. Preduzeća koja prodajom roba i usluga u skladu sa tač. 4. i 5. ovog rješenja ostvare gubitak mogu ostvariti pravo na naknadu iz republičkog budžeta u skladu sa odgovarajućim propisom.

7. Ovo rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 04-021-5013

4. oktobra 1994. godine

Zamjenik ministra

doc. dr Izudin Kešetović, s. r.

Državni zavod za statistiku

SAOPŠTENJE - SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ PLATI ZA AVGUST/KOLOVOZ 1994. GODINE

1. Prosječna plata po radniku u Republici Bosni i Hercegovini za mjesec avgust/kolovoz 1994. godine iznosi 671 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 187,4.
2. Prosječna plata po radniku u privredi Republike Bosne i Hercegovine za mjesec avgust/kolovoz 1994. godine iznosi 574 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 164,0.
3. Prosječna plata po radniku u vanprivredi Republike Bosne i Hercegovine za mjesec avgust/kolovoz 1994. godine iznosi 990 BHD. U odnosu na prethodni mjesec indeks je 245,6.
4. Prosječna plata po radniku u Republici Bosni i Hercegovini za period juni/lipanj - avgust/kolovoz 1994. godine iznosi 388 BHD, u odnosu na prethodni period indeks je 140,5. U istom periodu prošle godine prosječna plata iznosila je 51 BHD.
5. Prosječna plata po radniku u privredi Republike Bosne i Hercegovine za period juni/lipanj - avgust/kolovoz 1994. godine iznosi 370 BHD, u odnosu na prethodni period indeks je 152,8. U istom periodu prošle godine prosječna plata iznosila je 63 BHD.
6. Prosječna plata po radniku u vanprivredi Republike Bosne i Hercegovine za period juni/lipanj - avgust/kolovoz 1994. godine iznosi 745 BHD, u odnosu na prethodni period indeks je 170,4. U istom periodu prošle godine prosječna plata je iznosila 37 BHD.

Broj 152

8. oktobra 1994. godine

Sarajevo

Direktor

dr Hasan Zolić, s. r.

Na osnovu člana 85. tač. 1. do 11. Uredbe sa zakonskom snagom o računovodstvu ("Službeni list RBiH", broj 2/92), Državni zavod za statistiku, utvrđuje:

KOEFICIJENTE RASTA CIJENA I KOEFICIJENTE RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA U RBiH U SEPTEMBRU/RUJNU 1994.

1. Mjesečni koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu septembru/rujnu 1994. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,028.
2. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja septembra/rujna je 3,980.
3. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od početka godine do kraja septembra/rujna je 2,180.
4. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu septembru/rujnu 1994. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 13,620.
5. Mjesečni koeficijent rasta cijena na malo u mjesecu septembru/rujnu ove godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,170.
6. Koeficijent rasta cijena na malo od početka godine do kraja septembra/rujna je 2,160.
7. Koeficijent prosječnog mjesečnog rasta cijena na malo od početka godine do kraja septembra/rujna je 1,320.
8. Koeficijent rasta cijena na malo u septembru/rujnu 1994. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 8,620.
9. Koeficijent rasta prosječnih troškova života u septembru/rujnu 1994. godine u odnosu na prosjek prethodne godine je 5,680.

Broj 150

8. oktobra 1994. godine

Sarajevo

Direktor

dr Hasan Zolić, s. r.

Narodna banka Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 2. Uredbe sa zakonskom snagom o promjeni vrijednosti dinara ("Službeni list RBiH", broj 16/94) i čl. 42, 76. stav 1. tačka 4) i 83. Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br. 1/93 i 13/94), guverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBILJEŽJIMA NOVČANICA

1. Narodna banka Bosne i Hercegovine izdat će novčanice u apoenima od 1 dinar, 5 dinara, 10 dinara, 20 dinara, 50 dinara, 100 dinara, 500 dinara i 1000 dinara.
2. Novčanice iz tačke 1. ove odluke štampat će se na posebno zaštićenom papiru sa utisnutim vodenim žigom i drugim vidljivim i skrivenim oblicima zaštite.
3. Sve novčanice iz tačke 1. ove odluke imat će dimenzije 120mm x 65mm.
4. Izgled novčanica iz tačke 1. ove odluke je slijedeći:

LICE NOVČANICA

1) Zajednička obilježja na licu svih novčanica

Na lijevoj strani novčanica koja zauzima 2/3 površine novčanice je simetrična šara.

Uspravno na novčanici od donjeg ka gornjem dijelu, na granici između bijele i obojene površine, nalaze se riječi: "KRIVOTVORENJE SE KAŽNJAVA PO ZAKONU" (latiničom) i "KRIVOTVORENJE SE KAŽNJAVA PO ZAKONU" (ćirilicom).

Latinični i ćirilčni tekst je razdvojen vodoravnom crtom.

Na desnoj strani novčanica koja zauzima 1/3 površine novčanice u gornjem dijelu su raspoređeni, jedan ispod drugog natpisi "NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE" (latiničom) i "NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE" (ćirilicom).

Ispod natpisa iz prethodnog stava, nalaze se riječi "GUVERNER" (latinicom) i "GUVERNER" (ćirilicom) koje su razdvojene vodoravnom crtom, sa faksimilom potpisa guvernera Narodne banke Bosne i Hercegovine Kasima Omičevića, ispod njih.

Ispod faksimila potpisa guvernera Narodne banke Bosne i Hercegovine nalazi se datum "15. AVGUST - KOLOVOZ 1994. GODINE". (latinicom), ispod koga je umanjena simetrična šara sa lijeve strane novčanice.

2) Novčanica od 1 dinar

Na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu simetrične šare nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "1".

U dnu simetrične šare, ispod oznake vrijednosti novčanice su, jedna pored druge riječi "JEDAN DINAR" (latinicom) i "JEDAN DINAR" (ćirilicom).

Latinični i ćirilični tekst je razdvojen crtežom stilizovanog ljljana.

Na desnoj strani, u dnu novčanice, u središnjem dijelu umanjene simetrične šare sa lijeve strane novčanice nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "1".

3) Novčanica od 5 dinara

Na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu simetrične šare nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "5".

U dnu simetrične šare, ispod oznake vrijednosti novčanice su, jedna pored druge riječi "PET DINARA" (latinicom) i "PET DINARA" (ćirilicom).

Latinični i ćirilični tekst je razdvojen crtežom stilizovanog ljljana.

Na desnoj strani, u dnu novčanice, u središnjem dijelu umanjene simetrične šare sa lijeve strane novčanice nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "5".

4) Novčanica od 10 dinara

Na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu simetrične šare nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "10".

U dnu simetrične šare, ispod oznake vrijednosti novčanice su, jedna pored druge riječi "DESET DINARA" (latinicom) i "DESET DINARA" (ćirilicom).

Latinični i ćirilični tekst je razdvojen crtežom stilizovanog ljljana.

Na desnoj strani, u dnu novčanice, u središnjem dijelu umanjene simetrične šare sa lijeve strane novčanice nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "10".

5) Novčanica od 20 dinara

Na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu simetrične šare nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "20".

U dnu simetrične šare, ispod oznake vrijednosti novčanice su, jedna pored druge riječi "DVADESET DINARA" (latinicom) i "DVADESET DINARA" (ćirilicom).

Latinični i ćirilični tekst je razdvojen crtežom stilizovanog ljljana.

Na desnoj strani, u dnu novčanice, u središnjem dijelu umanjene simetrične šare sa lijeve strane novčanice nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "20".

6) Novčanica od 50 dinara

Na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu simetrične šare nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "50".

U dnu simetrične šare, ispod oznake vrijednosti novčanice su, jedna pored druge riječi "PEDESET DINARA" (latinicom) i "PEDESET DINARA" (ćirilicom).

Latinični i ćirilični tekst je razdvojen crtežom stilizovanog ljljana.

Na desnoj strani, u dnu novčanice, u središnjem dijelu umanjene simetrične šare sa lijeve strane novčanice nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "50".

7) Novčanica od 100 dinara

Na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu simetrične šare nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "100".

U dnu simetrične šare, ispod oznake vrijednosti novčanice su, jedna pored druge riječi "STO DINARA" (latinicom) i "STO DINARA" (ćirilicom).

Latinični i ćirilični tekst je razdvojen crtežom stilizovanog ljljana.

Na desnoj strani, u dnu novčanice u središnjem dijelu umanjene simetrične šare sa lijeve strane novčanice nalazi se oznaka vrijednosti "100".

8) Novčanica od 500 dinara

Na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu simetrične šare nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "500".

U dnu simetrične šare, ispod oznake vrijednosti novčanice su, jedna pored druge riječi "PET STOTINA DINARA" (latinicom) i "PET STOTINA DINARA" (ćirilicom).

Latinični i ćirilični tekst je razdvojen crtežom stilizovanog ljljana.

Na desnoj strani, u dnu novčanice u središnjem dijelu umanjene simetrične šare sa lijeve strane novčanice nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "500".

9) Novčanica od 1000 dinara

Na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu simetrične šare nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "1000".

U dnu simetrične šare, ispod oznake vrijednosti novčanice su, jedna pored druge riječi "HILJADA DINARA" (latinicom) i "HILJADA DINARA" (ćirilicom), a ispod njih riječi "TISUĆA DINARA" (latinicom) i "TISUĆA DINARA" (ćirilicom).

Latinični i ćirilični tekst je razdvojen crtežom stilizovanog ljljana.

Na desnoj strani, u dnu novčanice, u središnjem dijelu umanjene simetrične šare sa lijeve strane novčanice nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "1000".

NALIČJE NOVČANICA

1) Zajednička obilježja na naličju svih novčanica

Na lijevoj strani novčanica koja zauzima 1/3 površine novčanice, u gornjem uglu su raspoređeni jedan ispod drugog natpisi "REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA" (latinicom) i "REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA" (ćirilicom).

Ispod natpisa iz prethodnog stava je grb Republike Bosne i Hercegovine.

Na desnoj strani novčanica koja zauzima 2/3 površine novčanice je simetrična šara.

Na lijevoj strani, uz rub šare iz prethodnog stava, uspravno od donjeg ka gornjem dijelu nalazi se numeracija novčanice koja sadrži dva velika slova i sedam cifara.

2) Zajednička obilježja na naličju novčanica od 1 dinar, 10 dinara, 50 dinara i 500 dinara

Na desnoj strani novčanica, u središnjem dijelu simetrične šare je grb Republike Bosne i Hercegovine.

3) Zajednička obilježja na naličju novčanica od 5 dinara, 20 dinara, 100 dinara i 1000 dinara

Na desnoj strani novčanica, u središnjem dijelu simetrične šare je slika Starog mosta u Mostaru okružena elipsom.

4) Novčanica od 1 dinar

U donjem lijevom uglu ispod grba Republike Bosne i Hercegovine nalazi se oznaka vrijednosti novčanice "1".

Na osnovu člana 2. Uredbe sa zakonskom snagom o promjeni vrijednosti dinara ("Službeni list RBiH", broj 16/94) i čl. 42, stav 2, 45, 76. stav 1. tačka 4) i 83. Zakona o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br. 1/93 i 13/94), guverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O POVLAČENJU IZ OPTICAJA I ZAMJENI NOVČANICA I NOVČANIH BONOVA

1. Narodna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Narodna banka) će u organizacionim jedinicama Službe društvenog knjigovodstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Služba društvenog knjigovodstva) u periodu 15.X - 15.XI 1994. godine vršiti povlačenje iz opticaja novčanica i novčanih bonova izdanja Narodne banke koje prestaju biti zakonsko sredstvo plaćanja 15. XI 1994. godine, sa obilježjima utvrđenim odlukama Narodne banke, kako slijedi:

1) novčanica, u apoenima od 10, 25, 50 100, 500 i 1.000 dinara, Odlukom o izdavanju novčanica i temeljnim obilježjima novčanica ("Službeni list RBiH", broj 13/92);

2) novčanih bonova, u apoenima od 1.000 i 5.000 dinara, Odlukom o izdavanju novčanih bonova i temeljnim obilježjima novčanih bonova ("Službeni list RBiH", broj 15/92);

3) novčanih bonova, u apoenima od 5.000 i 10.000 dinara, Odlukom o izdavanju novčanih bonova i temeljnim obilježjima novčanih bonova ("Službeni list RBiH", broj 1/93);

4) novčanog bona, u apoenu od 10.000 dinara, Odlukom o izdavanju novčanog bona i osnovnim obilježjima novčanog bona u apoenu od 10.000 dinara ("Službeni list RBiH", broj 12/93);

5) novčanog bona, u apoenu od 50.000 dinara, Odlukom o izdavanju novčanog bona i temeljnim obilježjima novčanog bona u apoenu od 50.000 dinara ("Službeni list RBiH", broj 18/93);

6) novčanog bona, u apoenu od 100.000 dinara, Odlukom o izdavanju novčanog bona i osnovnim obilježjima novčanog bona u apoenu od 100.000 dinara ("Službeni list RBiH", broj 18/93);

7) novčanog bona, u apoenu od 100.000 dinara, Odlukom o izdavanju novčanog bona i osnovnim obilježjima novčanog bona u apoenu od 100.000 dinara ("Službeni list RBiH", broj 26/93) - tehnički prerađena novčanica, u apoenu od 10 dinara;

8) novčanog bona, u apoenu od 500.000 dinara, Odlukom o izdavanju novčanog bona i osnovnim obilježjima novčanog bona u apoenu od 500.000 dinara ("Službeni list RBiH", broj 25/93) i

9) novčanog bona, u apoenu od 1.000.000 dinara, Odlukom o izdavanju novčanog bona i osnovnim obilježjima novčanog bona u apoenu od 1.000.000 dinara ("Službeni list RBiH", broj 25/93).

2. Narodna banka će u Službi društvenog knjigovodstva, u periodu 15.X - 15.XI 1994. godine vršiti zamjenu novčanica i novčanih bonova iz tačke 1. ove odluke za novčanice izdanja Narodne banke puštene u opticaj Odlukom o puštanju u opticaj novčanica ("Službeni list RBiH", broj 29/94).

Zamjena novčanica i novčanih bonova će se vršiti tako što će se za svaki iznos od 10.000 dinara novčanica i novčanih bonova iz tačke 1. ove odluke isplaćivati 1 dinar u novčanicama izdanja Narodne banke puštenim u opticaj Odlukom iz stava 1. ove tačke.

Zamjenjene novčanice i novčane bonove iz tačke 1. ove odluke koje Služba društvenog knjigovodstva povuče iz optica, ne mogu se ponovo puštati u opticaj.

3. U periodu zamjene novčanica i novčanih bonova propisanim tačkom 2. stav 1. ove odluke, novčanice i novčani bonovi iz tačke 1. ove odluke mogu se koristiti za sva gotovinska plaćanja.

4. Pravna lica odnosno njihove organizacione jedinice sa sjedištem na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika) zamjenu novčanica i novčanih bonova iz tačke 1. ove odluke dužne su vršiti isključivo u Službi društvenog knjigovodstva kod koje imaju žiro-račun, uz dokaz o identifikaciji pravnog lica odnosno njegove organizacione jedinice iz rješenja o utvrđenom blagajničkom maksimumu.

Iznos zamjenjenih novčanica i novčanih bonova iz tačke 1. ove odluke iznad blagajničkog maksimuma uplaćuje se na žiro-račun pravnog lica odnosno njegove organizacione jedinice.

U periodu zamjene novčanica i novčanih bonova iz tačke 1. ove odluke pravna i fizička lica koja se bave trgovinom na malo i uslugama dužna su kod polaganja dnevnog pazara Službi društvenog knjigovodstva uz novčanice i novčane bonove iz tačke 1. ove odluke polagati i novčanice puštene u opticaj Odlukom iz tačke 2. stav 1. ove odluke.

5. Fizička lica koja imaju prebivalište na teritoriji Republike, kao i fizička lica koja imaju status izbjeglice, mogu neposredno, kod Službe društvenog knjigovodstva zamijeniti novčanice i novčane bonove iz tačke 1. ove odluke za novčanice puštene u opticaj Odlukom iz tačke 2. stav 1. ove odluke.

6. Strana fizička lica koja su na službenom putu ili privremeno borave na teritoriji Republike, zamjenu novčanica i novčanih bonova iz tačke 1. ove odluke mogu izvršiti kao i fizička lica iz tačke 5. ove odluke.

7. Fizička lica iz tač. 5 i 6. ove odluke kod zamjene novčanica i novčanih bonova iz tačke 1. ove odluke za novčanice iz tačke 2. stav 1. ove odluke dužne su Službi društvenog knjigovodstva podnijeti na uvid ličnu kartu ili pasoš, odnosno dokumenat o statusu izbjeglice.

8. Ako fizička lica iz tač. 5 i 6. ove odluke zamjenjuju veći iznos od 3.000 dinara, posebno se evidentiraju podaci o tom licu (ime i prezime, broj lične karte ili pasoša odnosno dokumenta o statusu izbjeglice, adresa i iznos koji se zamjenjuje).

Podatke iz stava 1. ove tačke Služba društvenog knjigovodstva u formi dekadnog izvještaja dostavlja Narodnoj banci, u roku od 2 radna dana po isteku dekade.

9. Narodna banka će u Službi društvenog knjigovodstva vršiti naknadnu zamjenu novčanica i novčanih bonova iz tačke 1. ove odluke, u periodu 16. XI - 16. XII 1994. godine licima iz tač. 4, 5 i 6. ove odluke uz naplatu naknade propisane Odlukom o utvrđivanju tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Narodna banka Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 27/93).

10. Zamjena novčanica i novčanih bonova iz tačke 1. ove odluke vrši se svakog radnog dana, u radnom vremenu od 8 do 15 časova.

Subota se smatra radnim danom.

11. Služba društvenog knjigovodstva je dužna u roku od 2 radna dana podnijeti Narodnoj banci trodnevni izvještaj o izvršenoj ukupnoj zamjeni i apoenskoj strukturi novčanica i novčanih bonova iz tačke 1. ove odluke, kao i ukupan iznos i apoensku strukturu novčanica puštenih u opticaj Odlukom iz tačke 2. stav 1. ove odluke.

Izvještaj iz stava 1. ove tačke Služba društvenog knjigovodstva je dužna podnositi Narodnoj banci u periodima propisanim tač. 1. stav 1 i 9. ove odluke.

Služba društvenog knjigovodstva je dužna u roku od 2 radna dana po isteku perioda propisanih tač. 1. stav 1 i 9. ove odluke podnijeti Narodnoj banci zbirne izvještaje sa podacima iz stava 1. ove tačke.

12. Narodna banka će posebno propisati način i rokove preuzimanja povučenih novčanica i novčanih bonova iz tačke 1. ove odluke od Službe društvenog knjigovodstva.

13. Troškovi zamjene novčanica i novčanih bonova iz tačke 1. ove odluke regulisace se ugovorom između Narodne banke i Službe društvenog knjigovodstva.

14. Guverner Narodne banke će donijeti uputstvo o pro-
vođenju ove odluke.
15. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
"Službenom listu RBiH."

G broj 66/94
10. oktobra 1994. godine
Sarajevo

Guverner
Narodne banke BiH,
Kasim Omićević, s. r.

SLUŽBENE OBJAVE

PROGLAŠENJE UMRILIM

Osnovni sud I u Sarajevu

OGLAS

Poziva se Džindo Ragib sa posljednjim prebivalištem u Rogatici, selo Radić, rod. 1954. u selu Radić, koji je poginuo 30. 7. 1992. godine na Osječini, da se u roku od 20 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom listu RBiH", javi ovome sudu.

Istovremeno se poziva svako ko ma šta zna o životu Ragiba Džinde da se javi ovome sudu.

Po protoku navedenog roka, sud će donijeti odluku po prijedlogu za dokazivanje smrti. (so-302/94)

Osnovni sud I u Sarajevu poziva BRATOVIĆ rod. TURKOVIĆ SADIKU kći Mide i majke Lutfije rođena 7. septembra 1935. godine u Titogradu, bila nastanjena u ulici Obala 27. jula broj 7/II Sarajevo, da se javi ovom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

U isto vrijeme poziva se svaka osoba koja ma šta zna o životu ili smrti nestale Bratović rod. Turković Sadike da se javi ovom sudu u istom roku.

Nestala Bratović rod. Turković Sadika nestala je na Grbavici i ništa se ne zna o njoj.

Po isteku roka oglašavanja nestala Bratović rod. Turković Sadika, bit će proglašena umrlom. (so-329/94)

Osnovni sud I u Sarajevu poziva BRATOVIĆ ČAZIMA sina Tahira i majke Rabiye rođene Jahić, rođen 6. 02. 1935. godine u Titogradu. Bio nastanjen u ulici Obala 27. jula broj 7/II - Grbavica, da se javi ovom sudu u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa.

U isto vrijeme poziva se svaka osoba koja ma šta zna o životu ili smrti nestaloga Bratović Čazima sina Tahira i majke Rabiye rođene Jahić, koji je nestao na Grbavici dana 30. 09. 1992. godine, da se javi ovom sudu u istom roku.

Nestali Bratović Čazim nestao je na Grbavici i od tada o njegovom životu i smrti se ne zna ništa.

Po isteku roka oglašavanja nestali Bratović Čazim bit će proglašen umrlim. (so-330/94)

PEČATI - ŠTEMBILJI

Oglašava se nevažećim pečat promjera 1 mm sa tekstom: Preduzeće za prevoz robe u međunarodnom i unutrašnjem transportu Centrotans-Medunarodni transport, Sarajevo. (so-303/94)

Oglašava se nevažećim okrugli pečat, prečnika 30 mm sa tekstom: Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu, servis i opravku "DRAMS", p. p. Sarajevo. (so-318/94)

Oglašava se nevažećim pečat okruglog oblika, prečnika 30 mm sa slijedećim tekstom: PP za proizvodnju i promet roba i usluga "STYLISTIC" Sarajevo p. o. (so-319/94)

Oglašava se nevažećim metalni pečat, pravougaonog oblika, dimenzije 5x1 cm, sa tekstom: Samostalna trgovinska radnja "SPORTEKS", Aula nove željezničke stanice, vlasnik Lagumdžija Mubera. (so-320/94)

PUTNE ISPRAVE

Objavljuju se nevažećim slijedeće putne isprave:

- pasoš broj BH 429048 izdat 29. 06. 1994. godine u G. K. RBiH u Minhenu, na ime VUKOLIĆ SLOBODAN,
- pasoš broj BH 429049 izdat 29. 06. 1994. godine u G. K. RBiH u Minhenu, na ime MASNOPITA MENSUR,
- pasoš broj BH 413455 izdat 21. 01. 1994. godine u G. K. RBiH u Minhenu, na ime ČOLIĆ IVICA,
- pasoš broj BH 419763 izdat 17. 03. 1994. godine u G. K. RBiH u Minhenu, na ime BLIZNAC FRANO,
- pasoš broj BH 139708 izdat 21. 09. 1993. godine u G. K. RBiH u Minhenu, na ime HAJDAREVIĆ ULFETA,
- pasoš broj BH 139710 izdat 21. 09. 1993. godine u G. K. RBiH u Minhenu, na ime HAJDAREVIĆ SAJMA. (so-307/94)

Objavljuju se nevažećim slijedeće putne isprave:

- pasoš broj BH 148425 izdat 13. 09. 1993. godine u Ambasadi RBiH u Bonu, na ime HADŽIMURATOVIĆ JASMINA,
- pasoš broj BH 152662 izdat 07. 10. 1993. godine u Ambasadi RBiH u Bonu, na ime MARKANOVIĆ RUŽA,
- pasoš broj BH 162945 izdat 13. 12. 1993. godine u Ambasadi RBiH u Bonu, na ime MEŠIĆ NASER,
- pasoš broj BH 181985 izdat 31. 03. 1994. godine u Ambasadi RBiH u Bonu, na ime CRLJENICA ŽELJKO,
- pasoš broj BH 134072 izdat 17. 08. 1993. godine u Ambasadi RBiH u Bonu, na ime MULAOSMANOVIĆ FIKRET,
- pasoš broj BH 121381 izdat 16. 05. 1993. godine u Ambasadi RBiH u Bonu, na ime JOVIĆ RADINKA,
- pasoš broj BH 123860 izdat 20. 06. 1993. godine u Ambasadi RBiH u Bonu, na ime SZEPANSKI DERVIŠA i
- pasoš broj BH 158061 izdat 07. 11. 1993. godine u Ambasadi RBiH u Bonu, na ime PLANJA MIRALEM. (so-308/94)

Objavljuju se nevažećim slijedeće putne isprave:

- pasoš broj BH 361523 izdat 19. 04. 1994. godine u G. K. RBiH u Štutgartu, na ime BAJIĆ MIRA,
- pasoš broj BH 264261 izdat 12. 10. 1993. godine u G. K. RBiH u Štutgartu, na ime MEHMEDOVIĆ HANA,
- pasoš broj BH 264260 izdat 12. 10. 1993. godine u G. K. RBiH u Štutgartu, na ime MEHMEDOVIĆ SAKIB,
- pasoš broj BH 444673 izdat 28. 08. 1993. godine u G. K. RBiH u Štutgartu, na ime MEHANOVIĆ HALIL i
- pasoš broj BH 262861 izdat 05. 10. 1993. godine u G. K. RBiH u Štutgartu, na ime KIKIĆ TAHIR. (so-309/94)

Objavljuju se nevažećim slijedeće putne isprave:

- pasoš broj BH 445108 izdat 19. 08. 1993. godine u G. K. RBiH u Minhenu na ime HODŽIĆ ALEN,
- pasoš broj BH 142491 izdat 08. 10. 1993. godine u G. K. RBiH u Minhenu na ime MOOSAWI HIDAJETA,
- pasoš broj BH 411447 izdat 10. 01. 1994. godine u G. K. RBiH u Minhenu, na ime GROZDANIĆ ALMA,
- pasoš broj BH 196625 izdat 12. 07. 1993. godine u G. K. RBiH u Minhenu, na ime KURTAGIĆ NERMIN. (so-310/94)

Objavljuju se nevažećim slijedeće putne isprave:

- pasoš broj BH 406506 izdat 22. 01. 1994. godine u Ambasadi R BiH u Beču, na ime PAŠIĆ FUAD i
- pasoš broj BH 406509 izdat 22. 01. 1994. godine u Ambasadi R BiH u Beču, na ime PAŠIĆ HAJRA. (so-311/94)

Objavljuju se nevažećim slijedeće putne isprave:

- pasoš broj BH 313491 izdat 07. 09. 1993. godine u Ambasadi R BiH u Zagrebu, na ime NURKO LEJLA i
- pasoš broj BH 319951 izdat 07. 09. 1993. godine u Ambasadi R BiH u Zagrebu, na ime NURKO AMER. (so-312/94)

Objavljuju se nevažećim slijedeća putna isprava:

- pasoš broj BH 094117 izdat 27. 05. 1994. godine u SJB Tešanj, na ime AGIĆ MEHMED.

Navedena putna isprava proglašena je nevažećom rješenjem SJB Tešanj, broj 15-4/07-27-3-1/94 od 09. 08. 1994. godine (so-313/94)

Objavljuju se nevažećim slijedeća putna isprava:

- pasoš broj BH 031883 izdat 13. 04. 1994. godine u SJB Tešanj, na ime HALEPOVIĆ SABIT. Navedena putna isprava proglašena je nevažećom rješenjem SJB Tešanj, broj 15-1/07-27-3-2/94 od 12. 08. 1994. godine (so-314/94)

Objavljuje se nevažećim slijedeća putna isprava:

- putna isprava broj BH 106912 izdata 09. 02. 1993. godine u Ambasadi R BiH u Beču, na ime MEŠINOVIĆ MUNEVER.

Navedena putna isprava proglašena je nevažećom rješenjem Ambasade R BiH u Bernu, broj 248/94 od 25. 08. 1994. godine. (so-315/94)

Objavljuju se nevažećim slijedeće putne isprave:

- pasoš broj BH 311051 izdat 21. 07. 1993. godine u Ambasadi R BiH u Zagrebu, na ime SULJAKOVIĆ HAJRA,

- pasoš broj BH 137420 izdat 06. 09. 1993. godine u G. K. R BiH u Minhenu, na ime BEŠIĆ ELDINA,

- pasoš broj BH 313716 izdat 06. 09. 1993. godine u Ambasadi R BiH u Zagrebu, na ime MEHINOVIĆ EMSUD,

- pasoš broj BH 318912 izdat 02. 09. 1993. godine u Ambasadi R BiH u Zagrebu, na ime MUJAKIĆ JASMINA,

- pasoš broj BH 318911 izdat 02. 09. 1993. godine u Ambasadi R BiH u Zagrebu, na ime MUJAKIĆ AZRA.

Navedene putne isprave proglašene su nevažećim rješenjem G. K. R BiH u Minhenu broj 3217/94 od 29. 08. 1994. godine.

Slijedeće putne isprave proglašene su nevažećim rješenjem G. K. R BiH u Minhenu broj 3218/94 od 29. 08. 1994. godine:

- pasoš broj BH 243006 izdat 23. 11. 1993. godine u Ambasadi R BiH u Zagrebu, na ime PEKIĆ DANA i

- pasoš broj BH 371383 izdat 24. 04. 1994. godine u Ambasadi R BiH u Zagrebu, na ime GAŠO JELENA. (so-316/94)

Objavljuju se nevažećim slijedeće putne isprave:

- pasoš broj BH 234573 izdat 30. 11. 1993. godine u Ambasadi R BiH u Zagrebu, na ime KAŠLJEVIĆ SNJEŽANA,

- pasoš broj BH 347416 izdat 04. 01. 1994. godine u G. K. R BiH u Stuttgartu, na ime PEZO UMIJA,

- pasoš broj BH 062325 izdat 04. 06. 1994. godine u MUP-u Sarajevo, na ime DUJMOVIĆ IRENA,

- pasoš broj BH 292199 izdat 22. 05. 1993. godine u MUP-u Sarajevo, na ime MEHMEDALIĆ FAIK,

- pasoš broj BH 235741 izdat 28. 12. 1993. godine u Ambasadi R BiH u Zagrebu, na ime GRADAŠEVIĆ DUNJA. (so-317/94)

Skaka Adnan, vojna knjižica broj 1233271 izdata od SNO Stari grad Sarajevo (so-321/94)

SADRŽAJ

- 432 Odluka o podnošenju zahtjeva za ućlanjenje Republike Bosne i Hercegovine u Evropsku Konferenciju Civilne Avijacije (ECAC) 463
- 433 Odluka o podnošenju zahtjeva za ućlanjenje Republike Bosne i Hercegovine u CEATS (CENTRAL EUROPEAN AIR TRAFFIC SERVICES) - Servis kontrole letenja u gornjem sloju centralne Evrope 463
- 434 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnoj disciplini 463
- 435 Rješenje o uslovima pod kojim preduzeća mogu dio prihoda ostvarivati u stranim sredstvima plaćanja i robe i usluge koje se ne mogu prodavati i kupovati za strana sredstva plaćanja 464

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

- Saopštenje - saopćenje o prosječnoj mjesečnoj plati za avgust/kolovoz 1994. godine 465
- Koeficijenti rasta cijena i koeficijenti rasta troškova života u R BiH u septembru/rujnu 1994. 465

NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

- Odluka o izdavanju i osnovnim obilježjima novčanica 465
- Odluka o puštanju u opticaj novčanica 467
- Odluka o povlačenju iz optičaja i zamjeni novčanica i novčanih bonova 468